



Grade 3



TERM 4



HL SES



WORKSHEET

PACK




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjhas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>

LABORARO MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Rebeca

Iwanela

mmoho

fetola

molao



BITSA MODUMO

moeti

moepa

poelano

moedi

moloi

koloi

baloi

boi







BALA



O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____. 2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?				
	NGOLA	1. Motho ha a se boi o jwang? O _____. 2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____. 2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	mloi	kloi	baloi	boi	
	BALA	Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka kloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya mloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise kloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?				
	NGOLA	1. Motho ha a se boi o jwang? O _____. 2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloji	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloji e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>

LABORARO MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Rebeca

Iwanela

mmoho

fetola

molao



BITSA MODUMO

moeti

moepa

poelano

moedi

moloi

koloi

baloi

boi







BALA



O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>

LABORARO MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: kolo
Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Rebeca

Iwanela

mmoho

fetola

molao



BITSA MODUMO

moeti

moepa

poelano

moedi

moloi

koloi

baloi

boi







BALA



O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____. 2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	mloi	kloi	baloi	boi	
	BALA	Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka kloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya mloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise kloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?				
	NGOLA	1. Motho ha a se boi o jwang? O _____. 2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 1





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	ntlo	ntlela	ntsu	tjhesa	
		leqhwa	ntlo	tjhabile	ntle	
	BALA	Maobane re ne re dutse ka ntle kamora ntlo. Re ne re shebile ntsu ha e fofela hodimo. Letsatsi le ne le tjhabile mme ho tjhesa haholo. Ke ile ka lakatsa eka nka nwa metsi a nang le leqhwa. Ntsili o ile a re o tla ntlela metsi empa leqhwa ha le yo.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. maobane re ne re dutse kamora ntlo 2. letsatsi le ne le tjhabile ho tjehas 3. ke ile ka lakatsa eka nka nwa eng

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti ke moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O re Ntate Moepa ke moetapele ya hlwahlwa. Ntate Moepa ke motho wa molao a lwanelang poelano ka nako tsohle.				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa ke moetapele wa sekolo sefe? Ke moetapele wa sekolo sa _____.</p> <p>2. Ke mang moithuti wa sekolo seo? _____ ke moithuti wa sekolo seo.</p>
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: Iwanela Ngola potso ka: moetapele</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Rebeca	Iwanela	mmoho	fetola	molao
	BITSA MODUMO	moloi	koloi	baloi	boi	
	BALA	<p>Rebeca ke motho ya boi. Re ne re tsamaya mmoho ka koloi ha ke ne ke mo qoqela pale ya moloi e mong. O ile a re yena ha a rate dipale tsa baloi. Ke ile ka tswela pele empa o ile a re ke emise koloi a theohe. Ke a ipotsa hobaneng Rebeca a le boi hakana?</p>				
	NGOLA	<p>1. Motho ha a se boi o jwang? O _____.</p> <p>2. Motho ha a sa ye pele o ya kae? O ya _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: kolo
 Ngola potso ka: molao

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Rebeca

lwanela

mmoho

fetola

molao

**BITSA MODUMO**

moeti

moepa

poelano

moedi

molo

kolo





baloi

boi

**BALA**

O ile a ithuta ka molao wa Tanzania, o neng o dumella banana ba nyalwe ho tloha dilemong tse 14. Rebeca le basebetsi mmoho le yena ba ile ba sebetsa ka thata ho fetola molao ona. Rebeca o sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore banana kaofela ba tseba bohlokwa ba ho kena sekolo.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Rebeca o ile a ithuta molao wa kae? O ile a ithuta molao wa _____. 2. Banana ba ne ba nyalwa ho tloha ba le dilemo tse kae? Ba ne ba nyalwa ho tloha ba le _____. 3. Rebecca o ile a sebetsa ka thata le bo mang? O ile a sebetsa ka thata le _____. 4. O ne a batla hore banana kaofela ba tsebe bohlokwa ba eng? O ne a batla hore ba tsebe bohlokwa ba _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Rebeca o ile a sebetsa ka thata 2. o ne a batla molao wa tanzania o fetohle 3. rebeca o ne a sebetsa le bo mang?




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____. 2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.				
	NGOLA	Ngola bongata ba mantswe ana a latelang: 1. moahi - _____. 2. baahi - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.				
	NGOLA	Ngola bongata ba mantswe ana a latelang: 1. moahi - _____. 2. baahi - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi 2. o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?				

	NGOLA	1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____. 2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.				
	NGOLA	Ngola bongata ba mantswe ana a latelang: 1. moahi - _____. 2. baahi - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____. 2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.				
	NGOLA	Ngola bongata ba mantswe ana a latelang: 1. moahi - _____. 2. baahi - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____. 2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.				
	NGOLA	Ngola bongata ba mantswe ana a latelang: 1. moahi - _____. 2. baahi - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	<p>Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola bongata ba mantswe ana a latelang:</p> <p>1. moahi - _____.</p> <p>2. baahi - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	<p>Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola bongata ba mantswe ana a latelang:</p> <p>1. moahi - _____.</p> <p>2. baahi - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	<p>Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola bongata ba mantswe ana a latelang:</p> <p>1. moahi - _____.</p> <p>2. baahi - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi 2. o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	<p>Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola bongata ba mantswe ana a latelang:</p> <p>1. moahi - _____.</p> <p>2. baahi - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____. 2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.				
	NGOLA	Ngola bongata ba mantswe ana a latelang: 1. moahi - _____. 2. baahi - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	<p>Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola bongata ba mantswe ana a latelang:</p> <p>1. moahi - _____.</p> <p>2. baahi - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi 2. o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	<p>Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola bongata ba mantswe ana a latelang:</p> <p>1. moahi - _____.</p> <p>2. baahi - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela





baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang? Lebitso la Ntate wa Malala ke _____ 2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae? _____ a ile a re a kwale sekolo sa hae. 3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng? O ne a sa batle ho _____ maphelo a banana kotsing. 4. Malala o ile a arohana le bo mang? Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. ziauddin ke ntate wa malala 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	<p>Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola bongata ba mantswe ana a latelang:</p> <p>1. moahi - _____.</p> <p>2. baahi - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	<p>Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola bongata ba mantswe ana a latelang:</p> <p>1. moahi - _____.</p> <p>2. baahi - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng


PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____. 2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.				
	NGOLA	Ngola bongata ba mantswe ana a latelang: 1. moahi - _____. 2. baahi - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____. 2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.				
	NGOLA	Ngola bongata ba mantswe ana a latelang: 1. moahi - _____. 2. baahi - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng


PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi 2. o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	<p>Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola bongata ba mantswe ana a latelang:</p> <p>1. moahi - _____.</p> <p>2. baahi - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	<p>Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola bongata ba mantswe ana a latelang:</p> <p>1. moahi - _____.</p> <p>2. baahi - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	<p>Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola bongata ba mantswe ana a latelang:</p> <p>1. moahi - _____.</p> <p>2. baahi - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 2





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	moetapele	moemedi	moeti	moepa	
		loile	moloi	boi	koloji	
	BALA	<p>Ntate wa Moeti e kile ya ba moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moetapele ya motjha e se e le Ntate Moepa. Moeti e ntse e le moithuti wa sekolo sa Moemedi. O re Ntate Moepa le yena ke moetapele ya hlwahlwa, jwalo feela ka Ntate wa hae.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> moeti ke moithuti wa sekolo sa moemedi o re ntate moepa ke moetapele ya hlwahlwa 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	<p>Dikeledi ha a rate ho arohana le mme wa hae. Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o etsa tee e monate. Dikeledi o re o tla etsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae se lahlehileng kamora leeto leo a neng a le nkile. Ebe seeta sa Dikeledi se kae?</p>				

	NGOLA	<p>1. Mme wa Dikeledi o re a mo etsetse eng? O re a mo etsetse _____.</p> <p>2. Dikeledi o ntse a batla eng? O ntse a batla _____ sa hae se lahlehileng.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: feela Ngola potso ka: arohana</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Taliban	Malala	monyetla	arohana	dikeledi
	BITSA MODUMO	maano	mahlaahlela	baahi	maadimo	
	BALA	<p>Baahi ba Phuthaditjhaba ba mahlaahlela. Ntate wa Dikeledi ke e mong wa baahi bao. Ke ile ka utlwa Dikeledi a re ntate wa hae ke motho wa maano a mangata. Ebile o na le ho ruta baahi ba bang ho loha maano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola bongata ba mantswe ana a latelang:</p> <p>1. moahi - _____.</p> <p>2. baahi - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mahlaahlela
 Ngola potso ka: maano

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Taliban

Malala

monyetla

arohana

dikeledi

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

maano

mahlaahlela

baahi

maadimo

**BALA**

Ma-Taliban a ile a bolella Ziauddin ho kwala mamati a sekolo sa hae. Ziauddin o ne a batla ho fa Malala le banana ba bang monyetla o mong le o mong eo ngwana wa moshemane a nang le ona – empa o ne a ka se behe maphelo a bona kotsing. Malala o ile a arohana le metswalle ya hae a kgakeditse dikeledi.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Lebitso la Ntate wa Malala ke mang?
Lebitso la Ntate wa Malala ke _____
2. Ke bo mang ba ileng ba re a kwale sekolo sa hae?
_____ a ile a re a kwale sekolo sa hae.
3. Ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng?
O ne a sa batle ho _____ maphelo a
banana kotsing.
4. Malala o ile a arohana le bo mang?
Malala o ile a arohana le _____ ya hae.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ziauddin ke ntate wa malala
 2. ma-taliban a ile a re a kwale sekolo
 3. ziauddin o ne a sa batle ho etsa eng




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				


	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	

	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.
--	-------------	--

	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 3





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	leeto	meedi	feela	tee	
		baahi	maano	maadimo	mahlaahlela	
	BALA	Zandile ke ngwanana ya mahlaahlela. O rata ho thuisa a phodise le kelello. Zandile o kile a nka leeto ho lo ithuta ho thuisa le ho phodisa kelello. Maobane ke ne ke etetse Zandile. Re ne re nwa tee e monate ha a ntse a nqoqela hore leeto la hae le ne le le jwang.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Zandile ke ngwanana ya mahlahalela

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale ena ke Sephooko. Pale ena e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo ke sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e kgolo ebile se dula se na le mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Sehlooho sa pale e ke mang? Sehlooho sa pale ena ke _____. 2. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sephooko Ngola potso ka: thuisa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zandile	thuisa	kgotso	kelello	nqane
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Ke ntho dife tse pedi tseo o sa di rateng? Nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Maobane mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Ha ke fihla moo, Zandile yena o ile a nthetsa. Ntho eo ke neng ke e batla feela ke hore a nthuse.				
	NGOLA	Fumana mantswe paleng a hlalosang dipolelo tsena: 1. Ho mpoella maka. _____. 2. Ho etsa mosebetsi le nna. _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthusa
 Ngola potso ka: nqane

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Zandile

thuisa

kgotso

kelello

nqane

**BITSA MODUMO**

too

hlooho

sehlooho

sephooko

ntho

nthunya





nthusa

nthoma

**BALA**

Zandile o ile a bolella Geeta hore o lekile ho thuisa empa ha ho a sebeta. Zandile o ile a makala ha Geeta a tsheha a bile a mmoella hore ha a etsa hantle. O ne a sa tsebe hore Geeta o ne a mo shebile a le ka nqane ho terata. Geeta le Zandile ba ile ba qalella ho tsheha.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Zandile o ne a bua le mang? Zandile o ne a bua le _____. 2. Ba ne ba bua ka eng? Ba ne ba bua ka ho _____ 3. Zandile o ile a makala ha Geeta a reng? O ile a makala ha Geeta a re ha a etsa _____. 4. Banana bao ba ile ba qalella ho etsa eng? Ba ile ba qalella ho _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. zandile o ne a bua le geeta 2. zandile o ne a ithuta ho etsa eng 3. zandile le gaete ba ile ba tsheha




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	<p>Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	<p>Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.</p>				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintso tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	<p>Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu munene o ile a phumula mookgo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	<p>Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.</p>				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintso tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintso tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	<p>Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu munene o ile a phumula mookgo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	<p>Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.</p>				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	<p>Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu munene o ile a phumula mookgo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	<p>Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.</p>				

	NGOLA	1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha. 2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?							
	NGOLA	1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo 2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintso tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	<p>Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	<p>Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.</p>				

	NGOLA	1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha. 2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
	BALA	Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?				
	NGOLA	1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo 2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA




Bala mantswe ohle a  le a  hape.







NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Ntlo ya Mmangwana Munene e ne e le bodutu. O ne a hlolohellwa dintho tse ngata. Ntho eo a neng a e hlolohellwa haholo ke setsheho sa Nkgonwae. Ke ile ka bona Munene a phumula mookgo o le mong too.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diposo. 1. munene o ne a hlolohellwa dintho tse ngata 2. ntlo ya mmangwana munene e ne e le bodutu 3. munene o ile a phumula mookgo

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa
	BITSA MODUMO	tshwara	tshwela	tshwaya	setshwantsho	
		tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
	BALA	Batswadi ba ka ba rekile ntlo e ntjha. Mme o ile a fumana setshwantsho fatshe mme a re ke se tshware. Abuti wa ka o ile a tla a fumana ke tshwere setshwantsho. O ile a re o tshwantsha setshwantsho seo le sa Munene.				

	NGOLA	<p>1. Batswadi ba ka ba rekile eng? Batswadi ba ka ba rekile _____ e ntjha.</p> <p>2. Mme o ile a fumana eng? Mme o ile a fumana _____.</p>
--	--------------	---



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: setshwantsho Ngola potso ka: tshwantsha</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ntlo	Munene	bodutu	setsheho	hlolohellwa			
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela
	BALA	<p>Maobane ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ne ke jewa ke bodutu. Motho e mong o ile a feta mme a ntshwela ka mathe. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ebe o ntshwantsha le mang?</p>							
	NGOLA	<p>1. Ngola polelo ena lekgatheng lefitile. Qala ka maobane. Ke dutse ka mora ntlo</p> <p>2. Ngola polelo ena lekgatheng le tlang. Ke ne ke jewa ke bodutu</p>							

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: bodutu
 Ngola potso ka: ntshwantsha

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

ntlo

Munene

bodutu

setsheho

hlolohellwa

**BITSA MODUMO**

tshwara

tshwela

tshwaya

tshwaile

ntshwantsha

ntshwela

ntshwanela

ntshwere

**BALA**

Ntlo ya mmangwane Jessica e ne e utlwahala e le kgolo e bile e le bodutu. Munene o ne a hlolohella dintšo tse ngata. Haholoholo setsheho sa nkgono wa hae se hodimo se tebileng. Munene o ne a batla ho robala letsheare lohle. O ne a ikutlwa a kgathetse hoo a neng a sa batle ho tswa ka dikobong.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Ke ntlo ya mang e neng e le bodutu?
Ke ntlo ya _____.
2. Munene o ne a hlolohella eng haholoholo?
O ne a hlolohella _____.
3. Munene o ne a batla ho etsa eng letsheare lohle?
O ne a batla ho _____ letsheare lohle.
4. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a ikutlwa a _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. ntlo ya mmangwane jessica e ne e le jwang
 2. munene o ne a batla ho robala letsheare lohle
 3. o ne a sa batle ho tswa ka dikobong




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____ 2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____. 3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____. 4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. O ne a sa thaba 2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname 3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____.3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____.4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. O ne a sa thaba2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a sa _____
2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng?
O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____.
3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng?
O ile a mmotsa hore _____.
4. Khumo o ne a nahana eng?
O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. O ne a sa thaba
 2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname
 3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona 2. ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka 3. o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____.3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____.4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. O ne a sa thaba2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____ 2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____. 3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____. 4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. O ne a sa thaba 2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname 3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____ 2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____. 3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____. 4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. O ne a sa thaba 2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname 3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____ 2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____. 3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____. 4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. O ne a sa thaba 2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname 3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____.3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____.4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. O ne a sa thaba2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____.3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____.4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. O ne a sa thaba2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____ 2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____. 3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____. 4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. O ne a sa thaba 2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname 3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona 2. ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka 3. o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____.3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____.4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. O ne a sa thaba2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	<p>1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____.</p> <p>2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.</p>
--	--------------	---



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	<p>Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____.</p> <p>2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____ 2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____. 3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____. 4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. O ne a sa thaba 2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname 3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____ 2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____. 3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____. 4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. O ne a sa thaba 2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname 3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona 2. ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka 3. o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____.3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____.4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. O ne a sa thaba2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____.3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____.4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. O ne a sa thaba2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____ 2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____. 3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____. 4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. O ne a sa thaba 2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname 3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____ 2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____. 3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____. 4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. O ne a sa thaba 2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname 3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____ 2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____. 3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____. 4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. O ne a sa thaba 2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname 3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha

nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. O ne a ikutlwa jwang?
O ne a sa _____
2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng?
O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____.
3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng?
O ile a mmotsa hore _____.
4. Khumo o ne a nahana eng?
O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. O ne a sa thaba
 2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname
 3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 5





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	tshwaile	tshwere	tshwantsha	tshwanela	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha titjhere a qeta tshwaya mesebetsi ya rona, ke ile ka kopa Tshidi a ntshwarele buka ya ka. O ile a re ke e fe Tshepo hobane yena o se a tshwere ntho tse ngata. Ke ile ka utlwa a ntshwetsitse.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. titjhere o qetile ho tshwaya mesebetsi ya rona 2. ke ile ka kopa tshidi a ntshwarele buka 3. o ile a re ke e fe tshepo 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	nkgwesa	nkgwatha	nkgwathile	nkgwesitse	
		nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
	BALA	Ke ne ke shebile ka moo Bantu a neng a hloname ka teng. Khumo o ile a nkgwatha. Ke ile mmotsa hore na o nkgwathelang. O ile a re o batla ho mpoella hore Bantu o hloname hobane nkgono wa hae o hlokahetse. Ke ile ka bolella Bantu hore ke maswabi.				

	NGOLA	1. Khumo o ile a nketsang? Khumo o ile a _____. 2. Ke ile ka bolella Bantu eng? Ke ile ka mmolella hore ke _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkgwatha Ngola potso ka: nkgwathile

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Bantu	hloname	metlae	maswabi	hlokahala
	BITSA MODUMO	ntsha	ntshitse	ntshiya	ntshupa	
	BALA	Ke bone Tshepo a ntshupa. O ne a bolella Tshidi hore ke ngolletse Bantu metlae. Tshidi o ile a re ke ntshe metlae eo ka mokotleng wa ka a e bone. Ke ile ka re ke tla mo ntshetsa ha ke qetile ho bala. Tshidi o ile a re ke tlohele o tla intshetsa yona.				
	NGOLA	1. Ngola lentswa paleng le bolelang 'ntho tse tshehisang' _____. 2. Tlatsa sekgeo polelong ena e latelang. Kajeno ke a o ngolla. Maobane ke o _____ lengolo.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: hloname
 Ngola potso ka: ntsheditse

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Bantu

hloname

metlae

maswabi

hlokahala

**BITSA MODUMO**

ntsha

ntshitse

ntshiya

ntshupa

nkgwesa

nkgwatha





nkgwathile

nkgwesitse

**BALA**

Khumo o ne a sa thaba. O ile a bolella mmae hore o lekile ka makgetlo ho etsa hore Bantu a se hloname empa ha ho letho le sebeditseng. Mme wa Khumo o ile a mmotsa hore o boleletse Bantu o maswabi ka ho hlokahala ha nkgono wa hae. Khumo o ne a nahana hore o tla mo utlwisa bohloko le ho feta.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	<ol style="list-style-type: none">1. O ne a ikutlwa jwang? O ne a sa _____2. O re o lekile ka makgetlo ho etsa eng? O lekile ka makgetlo ho etsa Bantu a se _____.3. Mme wa Khumo o ile a mmotsa eng? O ile a mmotsa hore _____.4. Khumo o ne a nahana eng? O ne a nahana hore o tla mo _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. O ne a sa thaba2. motswalle wa hae bantu o ne a hloname3. Khumo o ne a nahana o tla mo utlwisisa bohloko




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimptjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimptjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswe a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe</p> <p>Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang.</p> <p>mptjhe - _____.</p> <p>senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwatleha

tjhwatlehile

ntjhwatlela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelahile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe</p> <p>Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang.</p> <p>mptjhe - _____.</p> <p>senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe</p> <p>Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang.</p> <p>mptjhe - _____.</p> <p>senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwatleha

tjhwatlehile

ntjhwatlela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe</p> <p>Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang.</p> <p>mptjhe - _____.</p> <p>senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimptjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____. 2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimptjhe	mptjhe	
 BALA		Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.				
	NGOLA	1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe</p> <p>Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang.</p> <p>mptjhe - _____.</p> <p>senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwatleha

tjhwatlehile

ntjhwatlela

mptjhe

mptjhane

dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng?
O ile a re kopa re bokelletse _____.
2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng?
O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____.
3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng?
O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____.
4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang?
O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo
 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere
 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____. 2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimptjhe	mptjhe	
 BALA		Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.				
	NGOLA	1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelahile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimptjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwatleha

tjhwatlehile

ntjhwatlela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimptjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____. 2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimptjhe	mptjhe	
 BALA		Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.				
	NGOLA	1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwatleha

tjhwatlehile

ntjhwatlela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe</p> <p>Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang.</p> <p>mptjhe - _____.</p> <p>senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelahile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane

dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.

LABONE MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe a  le a 
ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.



BALA

1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng?
O ile a re kopa re bokelletse _____.
2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng?
O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____.
3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng?
O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____.
4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang?
O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



BALA

Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2



BALA

Bala mantswe ohle a  le a  hape.



NGOLA

- Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.
1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo
 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere
 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____. 2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimptjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.				
	NGOLA	1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwatleha

tjhwatlehile

ntjhwatlela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimptjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 6





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	nkgwasa	nkgwathile	nkgwesa	nkgwatha	
		ntshupisa	ntsheditse	ntshetsa	ntsha	
	BALA	<p>Motswalle wa ka Teboho o ile a re Tshepo a nkgwathe. Tshepo o ile a nkgwatha habohloko. O re o nkgwathile ha bohloko hobane o ne a batla ho ntshupisa Teboho. Teboho o ile a re ke ntshe dinepe ka mokotleng wa ka. E itse ha ke re ke a di ntsha ke ile ka bona Teboho a se a ntsheditse tsona.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. I. motswalle wa ka ke teboho</p>				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwateleha	tjhwatelehile	tjhwatla	
		tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	tjhwatla	
	BALA	<p>Maobane re ne re hlophisa dikopi le dikgalase. Mme o ile a re kopa hore re se ke ra di tjhwatla. Kamora moo ke ne ke sa phutholoha hobane ke ne ke tshohile hore di tla tjhwateleha. Ke ile ka elellwa hore e nngwe ya dikopi e se e tjhwatelehile. Jo nna we! Ebe mme o tlo re ke nna ya e tjhwatlileng?</p>				

	NGOLA	<p>1. Re ne re hlophisa eng? Re ne re hlophisa _____ le _____.</p> <p>2. Mme o ile a re kopa eng? Mme o ile a re se ke ra di _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.</p>
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: dinepe Ngola potso ka: tjhwatlile</p>



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Tio	hlophisa	potoloha	aletare	dinepe
	BITSA MODUMO	mptjhe	mptjhane	dimptjhe	mptjhe	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a re bontsha dinepe tsa hae le Tio. O ile a re bontsha seo ba neng ba le serapeng sa dimptjhe. Malome Tio o ne a rata dimptjhe haholo. Senepeng se seng o ne a palame mptjhe e neng e matha. Mme a re yena o tshaba dimptjhe.</p>				
	NGOLA	<p>1. Ngola bongata ba mantswa a latelang. mptjhe - _____. senepe - _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.</p>
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: mptjhe
 Ngola potso ka: dimptjhe

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Tio

hlophisa

potoloha

aletare

dinepe

**BITSA MODUMO**

tjhwatla

tjhwateleha

tjhwatelehile

ntjhwatelela

mptjhe

mptjhane





dimptjhe

mptjhe

**BALA**

Mme o ile a kopa nna le nnake re bokelletse dinepe tse ka tlung kaofela tsa Tio Pablo mme re di tlise ho yena. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha aletare. Mme o ile a re hoo ho tla etsa hore moya wa Tio o ikutlwe o amohelehile. Mme o ile a kenya le dinepe tsa Abuela jwalo feela ka selemo se seng le se seng.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Mme o ile a re kopa re bokelletse eng? O ile a re kopa re bokelletse _____. 2. O ile a hlophisa dinepe ho potoloha eng? O ile a hlophisa dinepe ho potoloha _____. 3. Mme o ile a re hoo ho tla etsa eng? O ile a re ho tla etsa moya wa Tio o _____. 4. Mme o ile a kenya le dinepe tsa mang? O ile a kenya le dinepe tsa _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mme o ile a re re bokelletse dinepe tsa tio pablo 2. o ile a hlophisa dinepe ho potoloha alaterere 3. mme o ile a beha le dinepe tsa abiola wa roan




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: tee
 Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa





poelano

moedi

**BALA**

Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: tee
 Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: tee
Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: tee
 Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1



	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				


	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	


	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?
--	-------------	---

	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.
--	--------------	--

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: tee
 Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa





poelano

moedi

**BALA**

Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: tee
Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: tee
 Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: tee
 Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa





poelano

moedi

**BALA**

Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: tee
Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: tee
 Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa





poelano

moedi

**BALA**

Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: tee
Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: tee
Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: tee
 Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana

**BITSA MODUMO**

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa





poelano

moedi

**BALA**

Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: tee
Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: tee
 Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimptjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: tee
 Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: tee
 Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____.</p> <p>2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: moetapele</p> <p>Ngola potso ka: molao</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	<p>1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____.</p> <p>2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: tee
Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____. 2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: moetapele Ngola potso ka: molao

LABORARO MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____. 2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
Ngola polelo ka: tee
Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 7





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	tjhwatla	tjhwatlile	tjhwateleha	tjhwatla	
		mptjhane	dimpltjhe	mptjhe	mptjhane	
	BALA	<p>Mme o ile a bolella Shamiso a se ke a tjhwatla difaha tsa kgalase. Shamiso o ne a sa batle hore di tjhwatelehe. O ile a di tshwara ka hloko ho etsa bonnete ba hore ha di tjhwatelehe. O ne a thabile ha a di kgutlisetsa ka lekaseng di sa tjhwateleha. Holenyana ho ne ho ena le dimptjhe tsa patsi.</p>				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> shamiso o ne a sa batle ho tjhwatla difaha o ile a di tshwara ka hloko 				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	moeti	moepa	poelano	moedi	
		moetapele	moemedi	moeti	moepa	
	BALA	<p>Dilemong tse hlano tse fetileng Ntate Moepa e ne e le moetapele wa sekolo sa Moemedi. Moeti le yena e kile ya ba moithuti wa sekolo seo sa Moemedi. O hopola kamoo Ntate Moepa e neng e le moetapele ya hlwahlwa ka teng. O re e ne e le motho wa molao.</p>				

	NGOLA	<p>1. Ntate Moepa e ne e le moetapele wa kae? E ne e le moetapele wa _____.</p> <p>2. Ntate Moepa e ne e le motho wa eng? E ne e le motho wa _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: moetapele</p> <p>Ngola potso ka: molao</p>

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Shamiso	ntlheng	thaba	letamo	holenyana
	BITSA MODUMO	feela	seeta	tee	meelelo	
		leeto	meedi	feela	tee	
	BALA	Mme wa hae o re a mo etsetse tee. O re o rata tee ya Dikeledi hobane e monate. Dikeledi o re o tla mo etsetsa tee ha a qetile ho batla seeta sa hae seo a se rekileng ha ba ne ba nkile leeto. O re o a ipotsa hore ho etsahetseng ka sona?				
	NGOLA	<p>1. Fumana lentšwe la botshehadi ba 'ntate' ntate - _____.</p> <p>2. Fumana bonngwe ba 'dieta' paleng dieta- _____.</p>				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	--



NGOLA

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: tee
 Ngola potso ka: seeta

LABONE MOSEBETSI 1



TADIMA O BUE

Shamiso

ntlheng

thaba

letamo

holenyana



BITSA MODUMO

feela

seeta

tee

meelelo

moeti

moepa

poelano

moedi







BALA



Shamiso o ile a ema ntlheng ya thaba le ntate wa hae, ba shebile dithabana tse ding le letamo le neng le le holenyana. Ba ne ba kgona ho bona masupi a majwe a kgathallang dibaka tsa naha. Shamiso mmoho le ntate wa hae, ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Shamiso o ne a eme le mang? O ne a eme le _____. 2. Ba ne ba eme kae? Ba ne ba eme _____. 3. Ba ne ba shebile eng? Ba ne ba shebile _____ le _____. 4. Shamiso le ntatae ba ne ba le motlotlo ka eng? Ba ne ba le motlotlo ka _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. Shimaso o ne a eme le ntate wa hae 2. ba ne ba eem ntlheng ya thaba 3. ba ne ba le motlotlo ka mosebetsi wa badimo ba bona




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	<p>1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale?</p> <p>2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____.</p> <p>3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwaga tse kae? O ne a lwana ntwaga tse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	<p>1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale?</p> <p>2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____.</p> <p>3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.</p>
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwā tse kae? O ne a lwana ntwā tse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwana tse kae? O ne a lwana ntwana tse _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	<p>1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale?</p> <p>2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____.</p> <p>3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	<p>1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale?</p> <p>2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____.</p> <p>3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.</p>
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---




LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




PUONG YA LAPENG SESOTHO

BEKE 8





KEREITI 3 KOTARA 4

LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	<p>1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale?</p> <p>2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____.</p> <p>3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.				
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya				

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale? 2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____. 3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.
--	--------------	---

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.




LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.





LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo




MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntshwantsha	ntshwela	ntshwanela	ntshwere	
		ntshwarela	ntshwetsa	ntshwela	ntshwanela	
	BALA	Maobane ha ke ne ke dutse kamora ntlo. Ke ile ka utlwa ke jewa ke bodutu. Hape ho ne ho ena le ntho e neng e ntshwenya. Motswalle wa ka o mpoelletse hore a ke ke a ntshwarela. Ntho eo e ne e ntshwere ha bohloko. Ke ne ke dutse ke ipotsa hore na ebe ke entse eng.				

MANTAHA MOSEBETSI 2





	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Mantaha wa I.
	NGOLA	Ngola dipolelo bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. moabane ke ne ke dutse kamora ntlo 2. ho ne ho na le ntho e neng e ntshwenya

LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Nkoli	Iwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	too	hlooho	sehlooho	sephooko	
		mookgo	too	hlooho	mookgo	
	BALA	Sehlooho sa pale eo titjhere a re balletseng yona ke 'Sephooko'. Pale ena e ne e na le mophethwa a le mong too ka monwana. Mophethwa eo e ne e le sephooko. Sephooko seo se ne se na le hlooho e nnyane mme se dula se phumola mookgo leihlong le le leng.				

	NGOLA	<p>1. Ke mang a re balletseng pale? _____ o re balletse pale?</p> <p>2. Sehlooho sa yona ke sefe? Sehlooho sa yona ke _____.</p> <p>3. Sephooko seo se ne se na le hlooho e jwang? Se ne se na le hlooho e _____.</p>
--	--------------	--



LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labobedi wa I.
	NGOLA	Ngola polelo ka: sehlooho Ngola potso ka: sephooko

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Nkoli	lwanele	kgethollo	ditokelo	malapa
	BITSA MODUMO	ntho	nthunya	nthusa	nthoma	
		nthetsa	dintho	ntho	nthunya	
	BALA	Bekeng e fetileng re ile ra phethela baithuti ba bang ka dintho tse pedi tseo o sa di rateng? Ke ile ka ba bolella hore nna ha ke rate ha motho a nthoma ebile a nthetsa. Ka ba qoqela ka tsatsi leo mme a neng a nthomme ha bo Zandile, le ka moo Zandile a ileng a nthetsa ka teng.				
	NGOLA	1. Ngola polelo tse latelang lekgatheng letlang. Mme o ile a nthoma ha bo Zandile. Zandile o ile a nthetsa				

LABORARO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Laboraro wa I.
--	-------------	---

**NGOLA**

Ngola mantswe a  le a  bukeng ya hao.
 Ngola polelo ka: nthoma
 Ngola potso ka: nthetsa

LABONE MOSEBETSI 1**TADIMA O BUE**

Nkoli

lwanele

kgethollo

ditokelo

malapa

**BITSA MODUMO**

ntho

nthunya

nthusa

nthoma

mookgo

too





hlooho

mookgo

**BALA**

Simon Nkoli o ne a sa lwanele feela kgethollo ya semorabe. O ne a lwanela le ditokelo tsa MaAfrika Borwa kaofela tsa ho rata le ho aha malapa a bona ka tsela e nngwe le e nngwe eo ba ikgethelang yona. O ile a lwanela ditokelo tsa botho tse lekanang bakeng sa bohle. O ne a lwana ntwana tse pedi.





LABONE MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe a  le a  ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.
	BALA	1. Simon Nkoli o lwanelang eng? O ne a lwanela _____. 2. Hape o ne a lwanela eng? Hape o ne a lwanela _____. 3. O ne a lwanela bomang? O ne a lwanela _____. 4. Simon Nkoli o ne a lwana ntwatse kae? O ne a lwana ntwatse _____.

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	BALA	Bala pale ho tswa Mosebetsing wa Labone wa I.

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswhe ohle a  le a  hape.
	NGOLA	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. smion nkoli ke mang 2. o ne a lwanela ma afrika borwa kaofela 3. simon nkoli ha a lwanela feela kgethollo